



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREDI YA 12

XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RA VUMBIRHI (SAL)

PAPILA RA 2 (P2)

HUKURI 2010

MEMORANDAMU

TIMARAKA: 80

Memorandamu leyi yi na 21 wa tipheji.

Giridi yo kombisa vuswikoti.

		Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7	Vuswikoti bya le henhla 6	Vuswikoti bya le henhlanganyana 5	Vuswikoti byo amukeleka 4	Vuswikoti byo enela 3	Vuswikoti bya madyondza 2	Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1
XIYENGE XA A: SWITSALWANA (40 WA TIMARAKA)	RIRIMI NA MATIRISELO YA RONA	<ul style="list-style-type: none"> - Ririmi na mahikahatelo swi tirhisiwile hi ndlela leyi vuyerisaka. Ririmi ro gega ri tirhisiwile hi nkhaqato wa le henhla swinene. - Mahlawulelo ya marito ya tirhisiwile hi nkhaqato naswona ya vupfile. - Swivulwa na tindzimana swi vumbiwe hi ndlela ya vutlhari. - Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokomhaka swinene. - Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle yo pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwe, xi xopaxopiwe na ku hleriwa. - Vulehi bya xitshuriwa byi fambelana na swilaveko swa nhlokomhaka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ririmi na mahikahatelo swi tirhisiwile hi nkhaqato naswona ririmi ro gega ri tirhisiwile hi mfanelo. - Mahlawulelo ya marito ya tirhisiwa hi tindlela to hambanahambana naswona ya tirhisiwile hi ndlela ya vutshila. - Swivulwa na tindzimana swi na nkhlukelano naswona swi tirhisiwile hi tindlela to hambanahambana. - Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana hi nkhaqato na nhlokomhaka. - Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwe, xi xopaxopiwe na ku hleriwa. - Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ririmi na mahikahatelo swi tala ku tirhisiwa hi nkhaqato. - Mahlawulelo ya marito ya fambelana na xitshuriwa lexi tumbuluxiweke. - Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi ndlela ya kahle. - Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokomhaka. - Xitshuriwa xi tala ku pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwe, xi xopaxopiwe na ku hleriwa. - Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ririmi leri tirhisiwaka hi lero olova naswona mahikahatelo ya amukeleka. - Mahlawulelo ya marito ya amukeleka. - Swivulwa na tindzimana swi nga ha va na swihoxo eka swiphemu swin'wana kambe mongo wa xitshuriwa wu va wa ha twisiseka. - Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na swilaveko swa nhlokomhaka. - Xitshuriwa xa ha ri na swihoxo switsongo hambiloko xi kambisisiwe, xi xopaxopiwe na ku hleriwa. - Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ririmi leri tirhisiwaka ra kayivelanyana naswona mahikahatelo ya tala ku va na swihoxo. - Mahlawulelo ya marito hi lama ya ntlovelo. - Swivulwa na tindzimana swi na swihoxo kambe mongo wa xitshuriwa wa ha twisiseka. - Xitayili, thoni na rhejisitara swi na nkayivelo wa nhlangano wa miehleketo. - Xitshuriwa xi na swihoxo swo tala hambiloko xi kambisisiwe, xi xopaxopiwe na ku hleriwa. - Xitshuriwa xi lehe/ kome ngopfu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ririmi na mahikahatelo swi na swihoxo. - Mahlawulelo ya marito ya kayivela. - Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi ndlela ya madyondza. - Xitayili, thoni na rhejisitara a swi fambelani na nhlokomhaka. - Xitshuriwa xi talele hi swihoxo hambiloko xi kambisisiwe, xi xopaxopiwe na ku hleriwa. - Xitshuriwa xi lehe/ kome ngopfu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ririmi na mahikahatelo swi na swihoxo swo tala. - Mahlawulelo ya marito ya hoxekile. - Swivulwa na tindzimana swi hlangahlanganile kambe malongoloxelo ya swona ya hava nkhlukelano. - Xitayili, thoni na rhejisitara swi na swihoxo eka swiphemu hinkwaswo leswi tirhisiwaka. - Xitshuriwa xi talele ngopfu hi swihoxo hambiloko xi kambisisiwe, xi xopaxopiwe na ku hleriwa. - Xitshuriwa xi lehe/kome ku tlula mpimo.

VUNDZENI		7	6	5	4	3	2	1
Vuswikoti bya le henhla ngopfu - Vundzeni i byo hlawuleka swinene, no kombisa vutitumbuluxeri bya xiyimo xa le henhla. - Miehleketo yi na nthonthlo naswona yi vupfile. - Mavumbelo ya nhlokomhaka ya na nkhlukelano wa miehleketo. Vuxokoxoko bya mahungu byi andlariwile hi vuenti no thavula. - Vundzeni byi kombisa ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana yo khulukelana no pfumala swihoxo.	Khodi ya 7 80-100%	32 – 40	30 – 34	28 – 31				
Vuswikoti bya le henhla - Vundzeni i byo hlawuleka, no kombisa vutitumbuluxeri. - Miehleketo yi kombisa vutshila byo ehleketa naswona ya mahungu yo tsakisa. - Vuxokoxoko bya mahungu byi andlariwile hi ndlela yo khulukelana na nhlanguano wa miehleketo. - Vundzeni byi kombisa ku lemuka ntikelo wa matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana lexi kombisaka vutshila.	Khodi ya 6 70-79%	30 – 34	28 – 31	26 – 29	24 – 27			

<u>Vuswikoti bya le henhlanganyana</u> - Vundzeni bya twisiseka na ku va na nhlango wa miehleketo lowu nga henhlanganyana. - Miehleketo ya tsakisa naswona ya khorwisa. - Vuxokoxoko byo tala lebyi tumbuluxiweke byi fambelana na nhlokomhaka. - Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi byi le rivaleni. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana ya kahle swinene.	Khodi ya 5 60-69%	28 – 31	26 – 29	24 – 27	22 – 26	20 – 23		
<u>Vuswikoti byo amukeleka</u> - Vundzeni hi lebyi faneleke na ku va na nhlango wa miehleketo lowu amukelekaka. - Miehleketo ya tsakisa naswona i ya vutitumbuluxeri lebyi amukelekaka. - Xitshuriwa xi na mahungu yo karhi ya nkoka naswona vuxokoxoko byi tumbuluxiweke hi ndlela leyi amukelekaka. - Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi bya amukeleka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana yo amukelekaka.	Khodi ya 4 50-59%		24 – 27	22 – 26	20 – 23	18 – 22	16 – 19	
<u>Vuswikoti byo enela</u> - Vundzeni i byo enela na ku andlariwa hi ndlela ya ntlovelo. Ku na nkayivelo wa nkholukelano na nhlango wa miehleketo. - Miehleketo a yi tali ku fambelana na nhlokomhaka. Vutitumbuluxeri a byi anamangi. - Mahungu ya nkoka a ya tali ku tikomba. - Ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi i ka mpimo wo enela. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana yo enela na nkholukelano wa xona wa mahungu.	Khodi ya 3 40-49%			20 – 23	18 – 22	16 – 19	14 – 18	12 – 15

<p><u>Vuswikoti bya madyondza</u></p> <p>- Vundzeni a hi mikarhi hinkwayo byi twisisekaka. Byi kala nkhlukelano na nhlango wa miehleketo.</p> <p>-Miehleketo ya timhaka ta nkoka a yi talangi naswona timhaka ti tala ku vuyeleriwa.</p> <p>-Mikarhi yin'wana u huma emhakeni kambe mahungu lama a lavaka ku ma vula ya kumbeteleka.</p> <p>- Xitshuriwa a xi ringanelangi ku va xa Ririmi ro Engetela ra Vumbirhi. Hambileswi nkunguhato na/kumbe mpapafarhuto wu endliweke, xitsalwana a xi andlariwani hi ndlela leyi faneleke.</p>	Khodi ya 2 30-39%				16 – 19	14 – 18	12 – 15	02 – 14
<p><u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi</u></p> <p>- Vundzeni byi humile emhakeni swinene naswona byi hava nkhlukelano na nhlango wa miehleketo.</p> <p>-Miehleketo a yi tsakisi, timhaka ta vuyeleriwa naswona mahungu ya kona a ya fambelani na nhlokomhaka.</p> <p>-Makunguhatelo na/kumbe mapapafarhutelo ya kona a ya ringanelangi. Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p>	Khodi ya 1 00-29%					12 – 15	02 – 14	00 – 13

		Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7	Vuswikoti bya le henhla 6	Vuswikoti bya le henhlanganyana 5	Vuswikoti byo amukeleka 4	Vuswikoti byo enela 3	Vuswikoti bya madyondza 2	Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1
XIYENGE XA B: SWITSALWAMBIKO SWO LEHA (20 WA TIMARAKA)	RIRIMI NA MATIRHISELO YA RONA	<p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke i xa nkhaqato wa le henhla ngopfu.</p> <p>-Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa i ya nkhaqato naswona ya andlariwile hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> <p>-Xitshuriwa xo wa na swihoxonyana ku kombisa leswaku xi kambisisiwele, xi xopaxopiwele na ku hleriwa.</p> <p>-Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla ngopfu.</p>	<p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhla.</p> <p>-Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa ya andlariwile kahle swinene naswona hi ndlela ya nkhaqato.</p> <p>- Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>-Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwele, xi xopaxopiwele na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhlanganyana.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle naswona swa olova ku xi hlaya.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwele, xi xopaxopiwele na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhlanganyana.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela leyi amukelekaka.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona swihoxo leswi nga kona a swi onhi nkholuko wa mahungu.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela yo enela kambe ku na ku kayivela ka swilo swin'wana swa nkoka.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivomarito wa kayivela naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi kambe hi ndlela yo enela.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi kayivela milawu ya matsalelo naswona xa kanakanisa.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya madyondza naswona swa nonoha ku xi twisisa.</p> <p>-Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa eka swiphemu swin'wana naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi naswona a swi tirhisiwangi hi mfanelo.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala swinene.</p> <p>- Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke a xi landzelelangi milawu ya matsalelo.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo ka yi nga fikelelangi naswona swa nonoha swinene ku xi twisisa.</p> <p>- Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>

VUNDZENI		7	6	5	4	3	2	1
<p><u>Vuswikoti bya le henhla ngopfu</u></p> <p>-Byi kombisa vutivi byo hlawuleka bya xiyimo xa le henhla ngopfu bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.</p> <p>-Byi kombisa ku lemuka vutivi hi vuenti bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.</p> <p>-Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila swinene eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.</p> <p>- Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.</p> <p>- Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla swinene.</p>	Khodi ya 7 80-100%	16 – 20	15 – 17	14 – 16				
<p><u>Vuswikoti bya le henhla</u></p> <p>-Byi kombisa vutivi bya kahle swinene bya xiyimo xa le henhla bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.</p> <p>- Byi kombisa ku lemuka vutivi byo anama bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.</p> <p>- Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.</p> <p>- Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.</p> <p>- Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla.</p>	Khodi ya 6 70-79 %	15 – 17	14 – 16	13 – 15	12 – 14			

<p><u>Vuswikoti bya le henhlanganyana</u> -Byi kombisa vutivi bya kahle bya xiyimo xa le henhlanganyana bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi bya le henhlanganyana bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. - Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma eka xitshuriwa kambe a humanyana emhakeni. - Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhlanganyana naswona vuxokoxoko byo tala byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhlanganyana.</p>	Khodi ya 5 60-69%	14 – 16	13 – 15	12 – 14	11 – 13	10 – 12	
<p><u>Vuswikoti byo amukeleka</u> -Byi kombisa vutivi byo amukeleka bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo amukeleka ya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u pfa a huma emhakeni kambe mongo wa mhaka wu nga onhaki ngopfu. - Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela leyi amukelekaka.</p>	Khodi ya 4 50-59%		12 – 14	11 – 13	10 – 12	09 – 11	08 – 10

<p><u>Vuswikoti byo enela</u> -Byi kombisa vutivi byo enela bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo enela bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki. -Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo enela naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela yo enela.</p>	Khodi ya 3 40-49%			10 – 12	09 – 11	08 – 10	07 – 09	06 – 08
<p><u>Vuswikoti bya madyondza</u> - Byi kombisa vutivi bya madyondza bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa ku lemuka vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa hi ndlela ya madyondza. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xa madyondza. -Swivulwa swin'wana a swi na nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. - Makunguhatelo na/kumbe mapfapfarhutelo ya kona a ya ringanelangi. Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p>	Khodi ya 2 30-39%				08 – 10	07 – 09	06 – 08	01 – 07

<p><u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi.</u></p> <p>- Vutivi lebyi languteriweke bya swilaveko swa switshuriwa a byi fikeleriwangi.</p> <p>- Vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa a byi fikelelangi.</p> <p>-Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi byi huma swinene emhakeni naswona mongo eka swivulwa swo tala a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xo ka xi nga fikelelangi.</p> <p>-Xitshuriwa a xi na nhlango na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka.</p> <p>Nkunguhato na/kumbe mpapfarhuto a swi fikelelangi naswona xitshuriwa xi andlariwile hi xiyimo xa le hansi swinene.</p>	<p>Khodi ya 1 00-29%</p>					<p>06 – 08</p>	<p>01 – 07</p>	<p>00 – 06</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7	Vuswikoti bya le henhla 6	Vuswikoti bya le henhlanganyana 5	Vuswikoti byo amukeleka 4	Vuswikoti byo enela 3	Vuswikoti bya madyondza 2	Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1
<p>XIYENGE XA C: SWITSALWAMBIKO SWO LEHA</p> <p>(20 WA TIMARAKA)</p>	RIRIMI NA MATIRHISELO YA RONA	<p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke i xa nkhaqato wa le henhla ngopfu.</p> <p>-Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa i ya nkhaqato naswona ya andlariwile hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> <p>-Xitshuriwa xo wa na swihoxonyana ku kombisa leswaku xi kambisisiwele, xi xopaxopiwele na ku hleriwa.</p> <p>-Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla ngopfu.</p>	<p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhla.</p> <p>-Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa ya andlariwile kahle swinene naswona hi ndlela ya nkhaqato.</p> <p>- Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>-Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwele, xi xopaxopiwele na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhlanganyana.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle naswona swa olova ku xi hlalaya.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwele, xi xopaxopiwele na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhlanganyana.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela leyi amukelekaka.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona swihoxo leswi nga kona a swi onhi nkhluko wa mahungu.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa, xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela yo enela kambe ku na ku kayivela ka swilo swin'wana swa nkoka.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivomarito wa kayivela naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi kambe hi ndlela yo enela.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi kayivela milawu ya matsalelo naswona xa kanakanisa.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya madyondza naswona swa nonoha ku xi twisisa.</p> <p>-Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa eka swiphemu swin'wana naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi naswona a swi tirhisiwile hi mfanelo.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala swinene.</p> <p>- Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke a xi landzelelangi milawu ya matsalelo.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo ka yi nga fikelelangi naswona swa nonoha swinene ku xi twisisa.</p> <p>- Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa, xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>

VUNDZENI		7	6	5	4	3	2	1
<u>Vuswikoti bya le henhla ngopfu</u> -Byi kombisa vutivi byo hlawuleka bya xiyimo xa le henhla ngopfu bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa ku lemuka vutivi hi vuenti bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila swinene eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. - Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla swinene.	Khodi ya 7 80-100%	08 – 10	08	07 – 08				
<u>Vuswikoti bya le henhla</u> -Byi kombisa vutivi bya kahle swinene bya xiyimo xa le henhla bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi byo anama bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. - Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. - Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla.	Khodi ya 6 70-79%	08	07 – 08	07	07	06 – 07		

<p><u>Vuswikoti bya le henhlanyana</u> -Byi kombisa vutivi bya kahle bya xiyimo xa le henhlanyana bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi bya le henhlanyana matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. - Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u kota ku kongoma eka xitshuriwa kambe a humanyana emhakeni. - Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhlanyana naswona vuxokoxoko byo tala byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhlanyana.</p>	Khodi ya 5 60-69%	07 – 08	07	06 – 07	06	05 – 06	
<p><u>Vuswikoti byo amukeleka</u> -Byi kombisa vutivi byo amukeleka bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo amukeleka bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u pfa a huma emhakeni kambe mongo wa mhaka wu nga onhaki ngopfu. - Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela leyi amukelekaka.</p>	Khodi ya 4 50-59%		06 – 07	06	05 – 06	05	04 – 05

<p><u>Yuswikoti byo enela</u> -Byi kombisa vutivi byo enela bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo enela bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi: u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki. -Nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo enela naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku pfapfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela yo enela.</p>	<p>Khodi ya 3 40-49%</p>			<p>05 – 06</p>	<p>05</p>	<p>04 – 05</p>	<p>04</p>	<p>03 – 04</p>
<p><u>Yuswikoti bya madyondza</u> - Byi kombisa vutivi bya madyondza bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa ku lemuka vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa hi ndlela ya madyondza. -Vulawuri bya matsalelo ya madyondzi: u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xa madyondza. -Swivulwa swin'wana a swi na nhlango na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. - Makunguhatelo na/kumbe mapfapfarhutelo ya kona a ya ringanelangi. Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p>	<p>Khodi ya 2 30-39%</p>				<p>04 – 05</p>	<p>04</p>	<p>03 – 04</p>	<p>01 – 03</p>

<u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi</u> - Vutivi lebyi languteriweke bya swilaveko swa switshuriwa a byi fikeleriwangi. - Vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa a byi fikelelangi. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi byi huma swinene emhakeni naswona mongo eka swivulwa swo tala a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xo ka xi nga fikelelangi. -Xitshuriwa a xi na nhlango na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketela nhlokomhaka. Nkunguhato na/kumbe mpapfarhuto a swi fikelelangi naswona xitshuriwa xi andlariwile hi xiyimo xa le hansi swinene.	khodi ya 1 00-29%					03 – 04	01 – 03	00 – 01
--	----------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------

MAAVELO YA TIMARAKA**XIYENGE XA A: XITSALWANA: 40 WA TIMARAKA**

VUNDZENI NA NKUNGUHATO	(VN):	28
RIRIMI, XITAYILI NA VUHLERI	(RXV):	07
XIVUMBEKO	(X):	<u>05</u>
		40

XIYENGE XA B: XITSALWAMBIKO XO LEHA: 20 WA TIMARAKA

VUNDZENI, NKUNGUHATO NA XIVUMBEKO	(VNX):	14
RIRIMI, XITAYILI NA VUHLERI	(RXV):	<u>06</u>
		20

XIYENGE XA C: XITSALWAMBIKO XO KOMA: 20 WA TIMARAKA

VUNDZENI, NKUNGUHATO NA XIVUMBEKO	(VNX):	14
RIRIMI, XITAYILI NA VUHLERI	(RXV):	<u>06</u>
		20

SWILETELO SWA MAKOREKETELO**XIYENGE XA A: SWITSALWANA****XIVUTISO XA 1****1.1 NKOKA WA VURIMI ETIKWENI**

Mukamberiwa a nga ngenisa swin'wana swa leswi landzelaka:

- Ku nyika swakudya swo fana na matsavu na mihandzu.
- Ku pfula swivandla swa mitirho.
- Ku antswisa swiyimo swa vatirhi hi ku va kumela maphepha yo chayela materetere.
- Ku sasekisa tiko.
- Ku tlakusa ikhonomi ya tiko.
- Ku sivela nkukhulo wa misava.
- Ku pfuna ku nonisa misava.
- Ku sivela mavabyi
- Ku sivela moya lowu hahlulaka miako.
- Ku tumbuluxa mabindzu.

1.2 XIKOLO XA KA HINA

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Muxaka wa xikolo.
- Ndhawu laha xi kumekaka kona.
- Miako ya xikolo.
- Tidyondzo leti dyondzisiwaka.
- Ku tikarhata ka vadyondzisi.
- Malawulelo ya xikolo xa kona.
- Ku nghenelela ka vatswari(SGB)
- Swilaveko leswi nga kona exikolweni. Xik. Layiburari.
- Mbuyelo eswikolweni
- Vuyimbeleri.
- Mitlangu leyi tlangiwaka.

1.3 TINGHOZI TA MIMOVHA HI MIKARHI YA MAKHISIMUSI

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Mimovha leyi nga ringanelangiki ku famba epatwini.
- Ku buluka ka mathayere.
- Rivilo ro tlula mpimo.
- Ku tlumbana ka mimovha.
- Ku chayela vanhu va pyopyiwile.
- Ku tsandzeka ku tiyiselana exikarhi ka vachayeri.
- Ntimbano wa mimovha.

1.4 **N'WATIPOLITIKI WA NDHUMA LOYI NDZI N'WI TIVAKA**

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Vito ra n'watipolitiki wa kona.
- Ndhawu lomu a tshamaka kona.
- Ntlawa lowu a weleka eka wona.
- Vuxirho bya yena entlaweni wa kona.
- Xivangelo xa ku n'wi rhandza.
- Ku hambana ka yena na van'watipolitiki van'wana.

1.5 **NTLANGU LOWU NDZI NGA TSHAMA NDZI WU VONA**

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Muxaka wa ntlangu wa kona.
- Siku na ndhawu laha wu nga tlangiwa kona.
- Swipano leswi a swi tlanga kumbe vanhu lava a va tlanga.
- Matikhomelo ya vahlaleri.
- Matikhomelo ya vinyi va swipano.
- Xipano lexi nga humelela na lexi xi nga hluleka.
- Masagwadi lama ma nga kumiwa hi swipano.

1.6 **NKHUVU WA VUKATI LOWU NDZI NGA TSHAMA NDZI WU VONA**

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Ndhawu na siku ra nkhuvu.
- Vatekani va siku.
- Matekanelo ya kona. Xik. Xintu.
- Maambalelo ya vatekani.
- Maambalelo ya tixangwana.
- Swakudya na swakunwa.
- Swivulavuri swa siku.

1.7 **MAPHORISA**

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Muxaka wa maphorisa ya kona.
- Ndhawu laha va tirhaka kona.
- Matirhelo ya vona.
- Vuxaka bya vona na vaakatiko.
- Makhomelo ya vona ya vabohiwa.
- Vuxaka bya vona na vamajisitarata.

1.8 **LESWI NGA VA KA SWI HUMELERILE HI WANHWANA NA
XIKANYAKANYA ENHOVENI**

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Xivangelo xo va a tikuma a ri enhoveni.
- Siku na ndhawu laha a nga kona.
- Ku karhala.
- Ku onhaka ka xikanyakanya.
- Ku khomiwa hi mavabyi

NTSENGO WA XIYENGE XA A: 40

XIYENGE XA B: SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO SWO LEHA**XIVUTISO XA 2****2.1 N'WANGULANO EXIKARHI KA NHLOKO YA XIKOLO NA MUTSWARI WA N'WANA LOYI A NGA FEYILA**

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Ntlawa lowu n'wana a nga feyila eka wona.
- Tidyondzo leti a dyondzaka tona.
- Muxaka wa xikolo lexi a dyondzaka eka xona.
- Matelo ya mutswari.
- Mavulavulelo ya mutswari.
- Mahlamulelo ya nhloko ya xikolo.
- Matelo ya mudyondzi exikolweni.

2.2 PAPILA RA XIKAYA: PAPILA RA N'WANA RO KOMBELA MALI YO XAVA SWIAMBALO

Xivumbeko xi fanele xi kombisa leswi landzelaka:

- Adirese ya mutsari na siku leri papila ri nga tsariwa hi rona ku suka exikarhi ka phepha ro tsalela eka rona ku ya etlhelo ra voko ra xinene.
- Xiloso.
- Marito yo kombela swiambalo.
- Nsariso.

2.3 XIVIKO XA N'WANA WA XIKOLO LOYI A LOVEKE VA RI EKA RENDZODYONDZO

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Siku leri a nga lova hi rona kun'we na mavito ya yena.
- Ndhawu laha a nga lovela kona.
- Xivangelo xa rifu.
- Leswi swi nga endliwa endzhaku ka rifu.
- Xiyimo xa vana va xikolo endzhaku ko vona kumbe ku twa hi ta rifu ra mudyondzikulobye.

2.4 PAPILA RO KOMBELA KU AMUKERIWA EYUNIVHESITI YA VENDA LEMBE LERI TAKA LOKO A PASILE GIREDI YA 12

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Adirese ya mutsari na siku leri papila ri nga tsariwa hi rona ku suka exikarhi ka phepha ro tsalela eka rona ku ya etlhelo ra voko ra xinene.
- Adirese ya yunivhesiti hi tlhelo ra voko ra ximatsi.
- Xiloso.
- Vuxokoxoko bya mutsari.
- Tidyondzo leti a lavaka ku ya dyondzela tona.
- Nsariso.

NTSENGO WA XIYENGE XA B: 20

XIYENGE XA C: SWITSALWAMBIKO SWO KOMA**XIVUTISO XA 3****3.1 KHADI RO HOYOZELA MUNGHANA LOYI A PASEKE TIDYONDZO TO KARHI**

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Mavito ya mutsaleriwa.
- Marito yo hoyozela.
- Mavito ya mutsari.

3.2 PHOSITARA YO TIVISA HI TA DOKODELA WA MAHLO LOYI A NGA TA VA KONA

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Mavito ya dokodela.
- Ntokoto wa yena.
- Ndhawu leyi a nga ta tirhela eka yona.
- Siku ro sungula hi rona ku tirha.

3.3 XINAVETISO HI MAYELANO NA MOVHA WO KARHI LOWU XAVISIWAKA

Mukamberiwa a nga tsala swin'wana swa leswi landzelaka:

- Muxaka wa movha na marito yo koka rinoko ra vaxavi.
- Ntsengo lowu movha wu xavisiwaka hi wona.
- Ntsengontsongo lowu muxavi a nga wu humesaka.
- Mali leyi muxavi a nga yi humesaka hi n'hwet.

NTSENGO WA XIYENGE XA C: 20
NTSENGO WA TIMARAKA: 80